



# La *bodega* - cornemuse languedocienne

**Grande famille :** Instruments à vent


**Petite famille :** Cornemuses

**Taille :** le bourdon mesure 1 mètre      **Poids :** 1,5 kg

**Matériaux :** buis, peau de chèvre, corne de vache, roseau, laine (décorations)


**Origine géographique :**

■ Languedoc  
(Montagne noire, Lauragais)



**Répertoire :** airs de noces, chansons (noëls, sérénades, etc.), airs à danser, marches

## ORGANOLOGIE



## LEXIQUE

**Anche simple :** languette placée à l'entrée du bourdon qui vibre au passage de l'air.

**Anche double :** deux lamelles (souvent en roseau) qui vibrent au passage de l'air. L'anche double se trouve en haut du *graile*.

**Bodegair :** joueur de *bodega*.

**Bourdon :** note continue qui ne varie pas. C'est aussi le nom du tuyau qui produit cette note.

**Buis :** bois très dense qui permet de fabriquer des instruments solides qui durent dans le temps.

**Craba :** autre nom de la *bodega*, qui signifie «chèvre» en occitan.

## Comment ça marche ?

Le musicien envoie de l'air en soufflant dans le *bufet* et presse la poche avec son bras pour produire le son. La mélodie se joue sur le *graile* grâce aux trous de jeu.

## Le savais-tu ?

La *bodega* est la plus grosse cornemuse de France, car elle est fabriquée grâce à une peau de chèvre entière : elle peut ainsi contenir entre 80 et 100 litres d'air !





# La bodega - cornemusa lengadociana

**Granda familha :** Instruments de vent


**Pichona familha :** Cornamusas

**Talha :** lo bordon mesura 1 mètre      **Pes :** 1,5 kg

**Matèrias :** bois, pèl de cabra, bana de vaca, canavèra, lana (decoracions)


**Origina geografica :**

■ Lengadòc  
(Montanha Negra, Lauragués)



**Repertòri :** aires de nòças, cançons (Nadals, serenadas, eca.), aires a dançar, marches

## ORGANOLOGIA



## LEXIC

**Enche simple :** lengüeta plaçada a l'entrada del bordon que vibra al passatge de l'aire.

**Enche doble :** doas lengüetas que vibran al passatge de l'aire. L'enche doble se tròba ennaut del graile.

**Bodegaire :** jogaire de bodega.

**Bordon :** nòta continua que càmbia pas. Es tanben lo nom del tudèl que fa aquela nòta.

**Bois :** fusta plan dura que permet de fabricar d'instruments bravament resistents.

**Craba :** autre nom de la *bodega*.

### Cossí funciona ?

Lo musicaire confla lo sac amb un bufet e quicha lo sac amb son braç per far sortir lo son. La melodia se jòga sul graile en tapant e destapant los traucs.

### O sabes ?

La bodega es la cornamusa mai bèla de França. Es fabricada amb una pèl de cabra entèra : atal, pòt claure entre 80 e 100 litres d'aire !